

151 12.76 +0.49 +0.09 23 Dec 63 260°
12.70 +0.49 +0.08 7 Jan 64 40°

2340-1553 11.75 10.35 10.20 23 26G, 100°
11.74 10.40 10.20 23 38G, 63 20°

154 12.34 + 1.02 + 0.60 23 blocks
12.37 + 1.01 + 0.62 of Jan 64 2004

~~155~~ 13.62 +0.58 to 0.09 9 fm 64 200°
13.55 +0.55 to 0.63 7 fm 67

1564 14.29 +0.62 +0.06 23 Dec 63 ²⁰⁰⁴
14.32 +0.59 +0.07 9 Jan 64 2004

156 12.85 +0.43 +0.11 23 Dec 63 ²⁰⁰⁴
12.87 +0.43 +0.11 9 Jan 64 2004

2340-163 12.13 +0.52 +0.09 23 2663 " "
12.12 +0.55 +0.06 from 64 200"

-159 13.08 +1.205 +0.675 7 fm 67
-158 12.20 +0.47 +0.07 7 fm
12.40 +0.44 +0.04 4 fm 67
-157 12.64 +0.39 +0.165 7 fm
12.84 +0.36 +0.06 4 fm 67

2360-189 12.28 + 0.52 40.01 33.2663 100 " "

A 16.07 +0.80 +0.30 13 man 64 200"

B 16.52 +0.87 - 13 man 66 200"

C 16.38 +0.67 +0.49 13 man 66 200"


D 15.96 +0.66 - 13 man 64 200"

E 17.24 +1.18 - 13 man 66 200"

E 16.14 + 0.40 = 13 months 2w"

F 15.53 + 0.72 + 0.26 = 13 months 2w'

<u>-50</u>	<u>Tet</u>	<u>75.8</u>	<u>8.55</u>
<u>-51</u>	<u>91+</u>	<u>9.21</u>	<u>8.54</u>
<u>-52</u>	<u>81+</u>	<u>8.96</u>	<u>8.53</u>
<u>-53</u>	<u>81+</u>	<u>5.85</u>	<u>78.3</u>
<u>-54</u>	<u>91+</u>	<u>0.50</u>	<u>8.50</u>
<u>-55</u>	<u>71+</u>	<u>8.53</u>	<u>8.49</u>
<u>-56</u>	<u>81+</u>	<u>8.05</u>	<u>8.48</u>
<u>-57</u>	<u>91+</u>	<u>9.05</u>	<u>9.04</u>



13.69 - 51 1.71 6/24 ~~6/23~~ 18:53

WGen Van H92


next top ^{H92}
11.69 +52 3.07 2/2F
11.61 +45 +3.37 3/2F 18:32
^{14.65} -₅₆ ^{1.73} 6/25
_{14.27} -₅₆ 1.62 6/26 21:00

13.78 - 60 1.59 5/2F

13.86 - 57 1.73 5/2F

14.11 - 49 1.74 5/27

13.97 - 48 1.65 6/23 7:50 PM
14.05 - 52 1.55 6/22 8:18 PM



11.99 + 50 3.69 6/23 12.12 + 49 3.21 6/30
11.98 + 48 387 6/22 12.13 + 49 3.48 7/3/29

Wen Van Hs3

11.89 + 42 - 5/27 12.24 + 45 3.27 5/4

11.84 + 44 3.43 5/28 12.12 + 51 3.40 7/2
12.08 + 51 3.52 6/26 12.01 + 48 3.46 7/25 -

11.94 - 11 2.41 3/1

11.96 + 43 3.25 3/25 -

11.90 + 44 3.16 4/3 ✓

11.88 + 44 + 3.48 3/24


12.33 + 57 + 3.85 2/15

11.89 + 40 3.24 5/25

11.80 + 40 3.47 5/25

W/Van A

11.97 + 16 2.77 67/4



W/um μv

$$\begin{array}{r} 12.50 \\ 12.24 \\ \hline +53 \\ +42 \\ \hline 6/30 \\ -5/4 \\ \hline \end{array}$$

Variable

13.31 -58 (1.82) $\frac{5}{25}$

11.16 +33 3.47 5/4

Wren AF

11.17 +37 3.36 1/31

11.26 +39 3.35 2/25

11.27 40 3.40 3/25


11.21 39, 3.37
42 1.54,
119 1.8
1.6

Wilson AT

11.95	3.55	3.43	2.57	1/3/
12.02	3.55	3.41	2/2/	
12.95	3.55	3.53	3/25	
11.97	3.55	3.44	1/4	
	4.00		1.54	
1.99			1.90	
1.54			1.	

4045


$$\begin{array}{r} 16.58 \ 00 \\ - 16.58 -09 \\ \hline 16.51 -04 \end{array}$$



W#30

$$\begin{array}{r} 16.09 - 22 = 3/25 \\ \hline 16.52 - 5 = 3/24 \end{array}$$


+94



W #20

$$\begin{array}{r} 14.535 - 88 \\ \cancel{14.26} - 62 \\ \hline 14.54 - 65 \\ \hline 14.54 - 87 \\ \hline + 19 \end{array}$$

1.63
1.69
~~4/3~~
1.66
4/29
1.65




28.13

W.H.16

77
1

$$\begin{array}{r} 16.967 - 53 \\ \hline 17.271 - 73 = 3/125 \\ \hline 18.34 - 34 - 4/29 \\ \hline 17.23 - 63 \\ \hline 17.03 - 67 = 6/22 \\ \hline 17.03 - 67 \\ \hline \end{array}$$

(Show 1)
16.12)




W#17

$$\begin{array}{r} 12.88 + 02 \\ \hline 12.90 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 2.41 \\ 2.24 \\ \hline 3.65 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 2.54 \\ 2.40 \\ \hline 4.94 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 41 \\ 34 \\ \hline 75 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 2.30 \\ \hline 2.30 \end{array}$$
$$12.90 + 01$$

1.20

154



W#23

check

$$\left(\begin{array}{c} 15.02 \\ 15.05 \\ 14.94 \end{array} \right) \quad \begin{array}{c} -99 \\ -1.04 \\ -93 \end{array} \quad \begin{array}{c} 1.65 \\ 1.51 \\ 1.53 \end{array} \quad \begin{array}{c} +98 \\ \\ \end{array} \quad \begin{array}{c} 4/3 \\ \\ \end{array}$$

15.02	-99	1.65	6/22
15.05	-1.04	1.51	6/26
14.94	-93	1.53	6/29